

Xitsonga  
Ntlawa wa

# Chuchekani na pume

2A



Zandile Malaza



### **Mimpfumawulo (mpfuxeto)**

mb, ng, pf, sw, hl, n'w

### **Mimpfumawulo (yintshwa)**

**ch** (**Chuchekani, chavisa, chava, chavisaka, chavi, chavelela, chuhile**)  
**nh** (**nhungu, tinhongana, nhongana, nhenha, nhompfu**)

### **Rito ro titoloveta (mpfuxeto)**

dya

### **Marito mo titoloveta (mantshwa)**

(ti)nsuna

nhompfu

**Chuchekani na pume**

**Xitsonga**

**Ntlawa wa 2A**

ISBN: 978-1-77981-098-4

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project

Mutsari: Zandile Malaza

Muhundzuluxeri: Vutivi Shirinda

Muendli wa swifaniso: Jayde Hendricks

Nkhaviso na mpfapfarhuto: Rock Bottom Graphic & Design

Nkandziyiso wo sungula ku kandziyisa 2023.

# Chuchekani na pume



Zandile Malaza



Mixo wun'wana, Chuchekani u vona pume  
lerikulu.

Pume ri le efasitereni.

Pume ri le ekamareni!

Chuchekani u lava ku rila.

Pume i ri kulu naswona ra chavisa!

Chuchekani wa switiva leswaku pume ra luma, naswona wa ri chava.





Chuchekani u vona milenge ya nhungu ya pume. U vona mahlo ya nhungu ya pume.


Milenge na mahlo hi leswi chavisaka!

Pume lerikulu ri fanele ku famba!

Chuchekani u vitana mana wa yena.

Manana a nga ri chavi pume lerikulu. U chavelela Chuchekani.





Manana u ri, “Pume ri nge ku vavisi,  
Chuchekani. Mapume ya hi pfuna swinene.  
Ya dya tinhongana na tinsuna leti ti nga hi  
vavisaka.”

Manana u susa pume lerikulu.

Chuchekani a languta a chuhile.

Eku heteleleni, pume ri kasa ri huma hi fasitere.

“U nhenha ya mina, Manana!” ku vula Chuchekani.





Kutani Chuchekani u vona nhongana. U vona na nsuna. Yi lava ku n'wi luma nhompfu!

Sweswi Chuchekani u navela onge pume ri nga vuya!



**Ulwazi  
Lwethu**

**Readers**

### Ntlawa wa 1-2

- Xilamulana xa kahle
- A ku na mati
- Pfumi na Bobo
- Vuxa wa swikota ku basisa
- Switwari
- Vaboti vo pfuna
- Nyoka exivaleni!
- Xana xi nga haha?
- Dyambu na mpfula!
- Vun-we na Vutivi
- Misisi yikulu
- Ndzalama wa hlamala!
- Tatana u ta vuya rini?
- Chuchekani na pume
- A hi hlajiseni mati
- Jazi ro hundzuriwa
- Va le purasini
- Ndavi u lava ku penda
- Ndzilo!
- Vutshila wa gingirika!

### Ntlawa wa 3

- Vanghana eka maxelo hinkwawo!
- Vanhwanyana na mbuti
- A ndzi tsakeli matsavu!
- Va na na vukhetu, Khatisa
- Khavisani u vavisekile
- Tintangu tintshwa ta Kwetsimani
- Tsakeriwa loyi a tsakeke!
- Mukapu wo nandziha
- Mati hinkwako!
- Xibelani xa Kulani
- Rhoko yo saseka
- N'wamapurasi Endlani na minkawu
- Nkwangulatilo wa Nhlangano
- Moli na tikhirkite
- Vukahle u khoma khamba!
- Masingita ya timbewu
- Vuvabyi bya tinguluve
- Maqhingha ya Monyai
- Ku navela ka Rifumo ku humelela
- Mandza ya Mbimbhi yo kayivela
- Ku dyondza hi ta machela
- Ku pfuna kokwana va hola
- Miehleketo ya Ntiyiso ya kahle
- Maendlelo ya VaVhenda
- Mangalani na Xalati
- Ku ringa swakudya swa Xivhenda
- Muhluri u kota ku hlaya nkarhi
- Mutlangi wa le henhla
- Ximilana xo horisa
- Bolo legi nga lahleka
- Riendzo ro ya entangen'i wa swiharhi

### Ntlawa wa 4-5

- Ngwenya ya makwanga
- Xingwavila xa nsuku
- Tinyiko
- Lulama u tshama na rihambo lerinene!
- Soweto
- Tinyoxi
- Xana i xihatla xa yini, Dzuniso?
- Hitekani u twa ku vava ekhwirini
- Tinxaka ta vutleketli
- Ku rihiseta ka tinkuzi
- Nhwanyana wo tlhariha
- Swi kulu eka mina!
- Masungulo mantshwa
- Vafana vo tlhariha
- Muphasi wa tlhlampfi
- Nkelunkelu
- Mukuhhlwana
- Nghozi exirhapeni xa Kokwana
- N'warikolwani, wa nhenhah!
- Ntanghu yo Saseka
- Norho wa Rilaveta



Ulwazi Lwethu i phurojeke leyi nga simekiwa na ku nyikiwa mpfuno wa swa timali hi Zenex Foundation ku va yi hluvukisa nonganoko wa matsalwa ya ku hlaya na switirhisiwa swa nseketelo wa vadyondzisi leswi swi nga olova hi ku tirhisa tindzimi ta laha Afrika. Phurojeke leyi yi kongomisiwile eka ku dyondzisa na ku seketela vadyondzi eka Dyondzo ya Masungulo ku va va hluvukisa tindzimi ta bona ta le kaya ta ku hlaya na ku twisia. Matsalwa yo hlaya ya tsariwile ro sungula hi tindzimi ta kaye ta Afrika hi ku tirhisana na Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, na Saide. Switirhisiwa hinkwaswo swi hluvukisiwa tanihi “Switirhisiwa swa Dyondzo leswi nga Pfuleka” kumbe “Open Education resources” (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:  
[ulwazilwethu.org.za](http://ulwazilwethu.org.za)



Creative Commons Attribution-  
NonCommercial-NoDerivatives  
(CC BY-NC-ND) 4.0  
International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.

